

Sesotho

Mohato

3B

Dipoho di a iphetetsa



Mpho Motlhodiemang



Medumo

aa, oo

Poeletso

sw, kw

Dipoho di a iphetetsa

Sesotho

Mohato: 3B

ISBN: 978-1-77981-596-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Mpho Motlhodiemang

Mofetoledi: Elsie Raboshakga

Motshwantshisi: Arty Musoke

Moralo le sebopelo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.




Dipoho di a iphetetsa



Mpho Motlhodiemang

Thusang! Thusang! “Dipoho di a nkgorohela”, ho hoeletsa Mookodi ka lentswe le phefa.





Maama ke monna wa morui. O na le dikgomo tse ngata. Ka hara tsona, ho na le dipoho tse pedi tse kgolo.

Maama o sebedisa dipoho tsa hae ho thothela batho metsi kwaana naheng. Maama o lemetse leoto. Ha a sa kgona ho isa dikgomo makgulong le metsing.





“Ahaa! Ke tla bua le Mookodi ho tla disa dikgomo tsa ka”, ho realo Maama. A bua le Mookodi ba dumellana.


Letsatsi le letsatsi Mookodi o ne a isa dikgomo naheng ho ya fula. Ere mantsiboya a di ise nokeng. Mookodi o ne a sa rate diphoofolo tsena, haholoholo dipoho.





Mookodi o ne a sotla dipoho. O ne a tsheha a be a pitike ha di sitwa ho phema kotsi. Ha di wela ka metsing o ne a sa di thuse. O ne a etsa ka boomo.

Ha dikgomo di boela hae, Mookodi o ne a betsa dipoho hore di mathe. O ne a di otlala ka matla. Dipoho di ne di sotlehile. Mookodi o ne a le pelo e mpe ruri.





Ha Mookodi a qeta ho kwalla dipoho ka lesakeng, a di fa furu. Ha a qeta a kwale monyako ka dithupa, a tsamaye.

Maama o ile a roma Mookodi ho ya thotha patsi naheng. Mookodi a nka kariki le dipoho, ke elwa a tsamaya.





Mookodi a palamisa kariki patsi e ngata ho feta tekano. Dipoho tsa hula ka thata ho ya hae. Mookodi a qala ho di otlala hore di mathe. Letsatsing leo, dipoho tsa sitwa le ho hula. Morwalo o ne o le boima.

Mookodi o ile a di halefela haholo: “Ha dihule! Di botswa ebile di etsa ka boomo.”
Mookodi o ne a sa di natse. Dipoho di ne di sa nwa metsi le ho fula.





Ha a fihla hae Mookodi a panolla dipoho. A kenya dipoho ka lesakeng jwalo ka mehla. A kwala monyako ka dithupa. Mookodi a ya hae.

Eitse ha Mookodi a furalla, dipoho tsa thula monyako. Dithupa tsa wela hole kwaana. Dipoho tsa mo kgorohela. Hwa thunya lerole, majwe a hasana hohle.





“Thusang! Thusang! Ke hlaselwa ke dipoho”.
Ho hoeletsa Mookodi a baleha. A potela ka
moaho wa kgale pela tsela, dipoho tsa mo
sala morao.

Mookodi a hopola ho ya ho Maama. Dipoho tsa mo sala morao. Mookodi a matha a shebile morao. A wela ka lengopeng. A bona dipoho di mo shebile.





Ha dipoho di qeta ho tloha ho yena, a matha la ntshwekge. Ebe o tla ya kae Mookodi? A tlelwa ke leano. A kopa baahisane ho kgannela diphoofolo lesakeng.


Mookodi a hlokomela hore dipoho ha di rate ka moo a di tshwarang ka teng. Ebe o tla etsa jwang? Mookodi a nka nkgo ya metsi le furu a tsamaya butle ho ya lesakeng. Dipoho tsa qala ho ja mme tsa kgora.





Mookodi a ema monyako a bua le dipoho ka boikokobetso le tlhompho. Ho tloha mohlango oo, a qala ho phela le diphoofolo hantle.

Mookodi a etsa dithuto tsa ho hlokomela diphoofolo. A ithuta tse ngata ka diphoofolo. Lerato la ho hlokomela diphoofolo la toota le ho feta. A theha mokgatlo wa ho sireletsa diphoofolo. A eletsa badisa ba bang ka tlhokomelo ya diphoofolo.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

